

BUKIDNON SECOND ELECTRIC COOPERATIVE, INC. Manolo Fortich, Bukidnon

Main Office: Manolo Fortich, Bukidnon Mobile No.: 0998-843-8334 / 0935-114-3095 Branch Office: Malaybalay City, Bukidnon Mobile No.: 0998-843-8335 / 0935-114-2484

Application Form for Membership and Electric Service Connection

Member-Consumer-Information (MCO) Inform	nation Sheet (Juridical)	
MCO PROFILE		
Trade Name	Business/ Corporate Address	Connection Address
Trade Name	Dusiliess/ Corporate Address	Connection Address
		7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7
Tel./Mobile No. Tax Identification No.	Date Established	CTC (Date/ Number/ Place)
Time of Organization		A II
Type of Organization Registration Date Sole Proprietorsh	Govt Corporation or Agenc	Application:
Partnership	Cooperative	Additional Load
Private Corporat		Separation of Load
Registration No.	- Carrers, speed,	Change Contract
50.300 - 43.400 47.000 (5) 50446-05-7		□ Dia Dia ♥ E Silvas emportazio
Type of Business		
Section A – Agriculture, forestry and Section H	 Transportation and storage 	Section O – Public Administrative and defense,
Fishing	- Accommodation and food service activities	compulsory social
		Section P – Education
Section D - Electricity gas steam and	- Information and Communication	Section Q – Human Health and social work activities
air-conditioning supply Section K	– Financial & Insurance Activities	Section R – Arts, entertainment and recreation
Section E – Water Supply, Sewerage,		
waste Management and remediation Section L - activities	– Real Estate Activities	Section S – Other service activities
Section F - Construction Section M	- Professional, scientific and technical	Section T – Activities of private households as
Section G – Whole and retail of trade		employers and undifferentiated goods and services
repair of motor vehicles and Section N	 Administrative and support service 	Section U – Activities of extraterritorial organization and bodies
motorcycles		and boules
BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT (if	corporaton)	
CHAIRMAN		
VICE-CHAIRMAN		
TREASURER		
SECRETARY		
BOARD MEMBERS		
	-t	
DRESIDENT/CEO/CM		
PRESIDENT/ CEO/ GM		
EXECUTIVE/ SR. VP VP-FINANCE		
- 10 mm		
AUTHORIZED SIGNATORIES		
NAME	POSITION	ADDRESS
M. W. o To		90T (5.00T) T
-		Ser .
I/We certify that the foregoing information are true	e and correct and agree to notify BUSE	ECO of any material changes affecting our
membership and connection based on information g	iven herein.	
Further certify to allow BUSECO to use my personal	l information above for application pu	rposes and any other purpose the cooperative
may need in the compliance of their mandate.		
Signature over Printed Name		Signature over Printed Name

	List of Requirements for Application Member-Consumer-Owners (MC	
	Application Form	
	Photocopy of Community Tax Certificate (CEDULA)
	Barangay Clearance/ Residence Certificate	
	Electrical Permit	
	Certificate of Attendance for PMES	
	Electrical Sketch Plan/ Blue Print	
	Photocopy of Valid ID/ Birth Certificate	
	Photocopy of Proof of ownership (lot title/ tax dec	claration/ lease contract)
	Marriage Contract, if applicable	**************************************
	Original Copy of Certificate of Completion for Hou	sewiring Installation issued by Electrician/BAEA
	Additional Requirement for Commercial	
	Municipal or Barangay Business Permit or Proof o	Payment in Securing Document
AD 15	Additional Requirement for Industrial Establishn	
		president or the general manager to apply for electrical
_	connection and to sign pertinent documents relat	ed thereto
	Registration Documents (SEC/DTI and BIR Registra	ition)
	Business Permit	SALE
	Blueprint of building and electrical plan signed by	an PEE
	Documents required by the ETSD for Paid Constru	ction Project
	Certificate of Completion from TSD stating that th	e establishment is ready for energization
D	rocess for Application of Electric Service	Daniel de Barrelle de Marier de
		Proseso sa Pag-aplay ug Kuryente
	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre-	1 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa
1	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and
2	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller
2	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and
2	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina
2	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa
2 3	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina
1 2 3	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements
1 2 3	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and	1 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente 2 Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller 3 Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina 4 Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA 5 Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements 6 Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang
1 2 3	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA	Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA	1 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente 2 Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller 3 Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina 4 Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA 5 Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements 6 Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and other fees at the teller Provide photocopy of OR of Turn On Fee and other fees to MSA	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa balayronon sa turn on fee ug uban pa sa teller Ihatag ang kopya sa pagpamatuod sa bayad sa Turn On Fee ug uban pang bayronon
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and other fees at the teller Provide photocopy of OR of Turn On Fee and other fees to MSA Sign two (2) copies of Application of	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa balayronon sa turn on fee ug uban pa sa teller Ihatag ang kopya sa pagpamatuod sa bayad sa Turn On Fee ug uban pang bayronon Pirmahan ang duha ka kopya sa Application of
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and other fees at the teller Provide photocopy of OR of Turn On Fee and other fees to MSA	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa balayronon sa turn on fee ug uban pa sa teller Ihatag ang kopya sa pagpamatuod sa bayad sa Turn On Fee ug uban pang bayronon
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and other fees at the teller Provide photocopy of OR of Turn On Fee and other fees to MSA Sign two (2) copies of Application of Electric Service	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa balayronon sa turn on fee ug uban pa sa teller Ihatag ang kopya sa pagpamatuod sa bayad sa Turn On Fee ug uban pang bayronon Pirmahan ang duha ka kopya sa Application of Membership and Application of Electric Service Contract Kuhaon ang lista sa mga materyales na ihatag ni
1 2 3 4 5 6	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and other fees at the teller Provide photocopy of OR of Turn On Fee and other fees to MSA Sign two (2) copies of Application of Membership and Application of Electric Service Contract	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa balayronon sa turn on fee ug uban pa sa teller Ihatag ang kopya sa pagpamatuod sa bayad sa Turn On Fee ug uban pang bayronon Pirmahan ang duha ka kopya sa Application of Membership and Application of Electric Service Contract
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Proceed to MSA to ask for assessment for Pre- Membership Seminar (PMES) and application form Pay Orientation Fee and Administrative Cost for PMES at the teller Attend PMES every Wednesday at BUSECO Office Get Certificate of Attendance to PMES from MSA Submit Complete Requirements above to MSA Wait for approval of the application form and gets assessment for Application of Electric Service from MSA Get priority number and pay Turn On Fee and other fees at the teller Provide photocopy of OR of Turn On Fee and other fees to MSA Sign two (2) copies of Application of Membership and Application of Electric Service Contract	 Moadto sa MSA para mangayo ug balayronon sa Pre-Membership Seminar or PMES ug porma sa pag-aplay sa kuryente Pagabayran ang Orientation Fee and Administrative Cost para sa PMES sa teller Mosalmot o moapil sa PMES nga ginapahigayon ni BUSECO kada Miyerkules sa opisina Kuhaon ang Pagpamatuod sa pag apil sa PMES sa MSA Ipasa sa MSA ang kompleto na mga papel or requirements Hulatan ang aprobal sa porma ug kuhaon ang balayronon para sa pagpa turn on ug uban pang bayronon Magkuha ug Priority Number ug mobayad sa balayronon sa turn on fee ug uban pa sa teller Ihatag ang kopya sa pagpamatuod sa bayad sa Turn On Fee ug uban pang bayronon Pirmahan ang duha ka kopya sa Application of Membership and Application of Electric Service Contract Kuhaon ang lista sa mga materyales na ihatag ni